

SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 2

Thulaganyo ya go ruta ya bosetšhaba e e tlhabolotsweng 2021

DIKAELO TSA GORE O KA DIRISA JANG KHARIKHULAMO YA DIPUO E E NANG LE DIPHETOGO MO KGATONG YA MOTHEO:

Ka kopo ela tlhoko tse di latelang:

1. Kharikhulamo e fetotswe go rarabolola modi wa dikgopolo le dikgono.
2. Dikgono tsotlhe di anamisitswe mo nakong e e neetsweng.
3. Dithuto tse di seng marara di diriwa go kgabaganya dibeke.
4. Mo mophatong wa 2&3, dibeke tse tharo tsa ntlha di beetswe go dira tiro e e saletseng kwa morago le go kopanya diteng tsa mephato e e fetileng. Fa sekolo se sa bone se se le mosola, ba tshwanetse ba latele CAPS go simolola ka diteng tsa kgweditharo ya 1.
5. Go tshwanetse go nne le kgolagane magareng ga dirutwa tsotlhe.
6. Ditlhogo tsotlhe tsa puo di golagane, mme ditirwana tsa letsatsi le letsatsi ga di na nako e e maleba mme di dirisiwa go ralala letsatsi.
7. Puiso e tlhoka go latela tse di latelang: **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala (CAPS)**. Digakolodi tse di akareditswe gonne go na le go tlhaloganya go go farologaneng ka bokao jwa nako ya go tlhoma mogopolo ya Puiso le Go kwala ya CAPS.
 - **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala** ke nako e e gagametseng ya kgolagano (go lekanyetswa go ura e le nngwe) mo Puisokopanelo le Go kwala ga kopanelo go tsayang karolo mo metsotsong ya ntlha e le 15. Morago ga foo, fela e ntse e amanngwa le dikgono tse di ithutilweng mo Puisokopanelo / tsamaiso ya Go kwala ga kopanelo,tiro ya maemo a lefoko le polelo e dirilwe (seka: medumopuo). Se se tsaya nako e e kana ka metsotso e le lesome.
 - Morago ga foo, Puisokaelo ka ditlhopha e diriwa le barutwana ba ba beilweng ka ditlhopha tsa bokgoni jwa go buisa. Ka nako e e tsepameng ya go buisa le go kwala, motheo o a beiwa go nna bomankge ba dikgono tse di tlhokegang tsa puiso bobedi le ka nosi le go kwala ka nosi tse di welang KWANTLE ga Puiso le nako e e tsepameng ya Go kwala.
 - Modi wa dikgono le kitso ya dikarolo tse di farologaneng di tshegetsisa se mme ga di a ema ka nosi.
8. Nako le nako fa puisokaelo ka ditlhopha e diriwa, sekgala sa loago se tshwanetse go obamelwa.
9. Barutabana ba tshwanetse go nna le dipuisano le barutabana ba mephato e e fetileng (fa go tlhokega) gore go seka ga tlholega ditlhaelo mo diphetogong tse di mo magareng ga mephato.

DIKAELO TSA TLHATLHOBO: TLHATLHOBO YA MOTHEO / TLHATLHOBO YA IPAACKANYO

- E tshwanetse go diriwa mo bekeng ya 2 le 3 morago ga go boela sekolong. Letla barutwana go phuthologa mo diphaposing tsa bona tse dintšhwa pele o ka simolola ka tlhatlhobo epe.
- Ditirwana tsa motheo ga di a tshwanela go nna ka nosi mme di golagane le thulaganyo ya go ruta le go ithuta.
- E tshwanetse go diriwa ka tsela e e sa tlhomamang mme segolo ka go ela tlhoko le tiro ya molomo.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo di tsepame mo diteng tsa thuto tsa mophato o o fetileng.
- Maikaelelo a ditirwana a tla tlhomamisiwa ke maemo a barutwana go kaela thulaganyo ya go ruta le go ithuta go ya pele.
- Morutabana a ka tlhakanya tlhatlhobo ya dikgono fa go kgonega.
- Dikgono tsotlhe di akareditswe go sa kgathatsege gore di rutilwe ka 2020. Barutabana ba ka itseela tshweetso fa ba sa batle go tlhatlhoba dikgono tsotlhe.

TLHATLHOBO YA SEKOLO

- Tlhatlhobo e diragala ka go tswelera mo kgatong ya motheo.
- Tlhatlhobo e ka diragala fela fa diteng gtsa tghuto di rutilwe.
- Karolo 4 e e khutshwafaditsweng e tshwanetse go dirisiwa mo ditlhatlhobong tsotlhe.

2021 Thulaganyo ya go ruta ya ngwaga – Kgweditharo 1: SERUTWA: Setswana HL Mophato 2

Setlhogo sa CAPS							
GO REETSA LE GO BUA Nako e e kwa tlase: 45 metsotso ka beke (3 x 15 metsotso) Nako e e kwa godimo: 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso)							
Beke 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> Aroganya kitso, sekao: ka go dirisa ditshwantsho tse di tsamayang ka bongwe. O araba dipotso tsa kakanyo le tse di tlhamaletse ng. O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. 	<ul style="list-style-type: none"> O araba dipotso tsa kakanyo le tse di tlhamaletseng O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. O reetsa ditaello le go di tsibogela ka tshwanelo. Tlathhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. O reetsa dikgang mme a ntshe maikutlo a gagwe ka ga kgang. O naya ba bangwe nako ya go bua. O boeletsa ditiragalo tsa kgang ka nepagalo. Tlathhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe mo ganong, o bontsha tlhompho go sebui se sengwe. O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. O akantsha ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo. O reetsa kgang le go e itumelela mme o araba dipotso tse di amanang le kgang. O reetsa ditaello tse di nang le bonnye dikarolo di le pedi mme a di tsibogela ka tshwanelo. 	<ul style="list-style-type: none"> O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe mo ganong, o bontsha tlhompho go sebui se sengwe. O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. O akantsha ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo. O reetsa kgang le go e itumelela mme o araba dipotso tse di amanang le kgang. O tsaya karolo mo dipuisanong, o botsa le go araba dipotso le go akantsha ka dikakanyo. 	<ul style="list-style-type: none"> O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe mo ganong, o bontsha tlhompho go sebui se sengwe. O bua ka maitemogelo a gagwe jaaka go anela dikgang. O akantsha ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo. O reetsa kgang le go e itumelela mme o araba dipotso tse di amanang le kgang. O dirisa mafoko a a nepagetseng fa go maleba, jaaka taletso. O anela kgang e e nang le tshimologo, bogar le bokhutlo. 	<ul style="list-style-type: none"> O akantsha ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo. O reetsa kgang le go e itumelela mme o araba dipotso tse di amanang le kgang. O tsaya karolo mo dipuisanong, o botsa le go araba dipotso le go akantsha ka dikakanyo.

Setlhogo sa CAPS	MEDUMOPUO Nako e e kwa tlase: 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso) Nako e e kwa godimo: 1 ura 15 metsotso ka beke(5 x 15 metsotso)						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> O baya mafoko a a tlwaelegileng ka ditlhapha tsa medumo. O lemoga kamano ya medumo le ditlhaka tse di sa pataganang. O lemoga mafoko a a rumisanang jaaka tuu!, muu!, thuu! 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga kamano ya medumo le ditlhaka tse di sa pataganang. O bopa mafoko a dirisa medumo e a e itseng. O buisa mafoko a medumo mo dipolelong le mo ditlhangweng tse dingwe. Boeletsa(kgotsa ruta) ditumammogoco : ntl <i>Tlhatlhobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga kamano ya medumo le ditlhaka tse di sa pataganang. O bopa mafoko a dirisa medumo e a e itseng. O buisa mafoko a medumo mo dipolelong le mo ditlhangweng tse dingwe. Boeletsa(kgot sa ruta) ditumammog o tse di tlwaelegileng: ngw and kgw O ithuta go peleta mafoko a le 10 ka beke a a tserweng mo thutong ya medumopuo. <i>Tlhatlhobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa ditumammogo tse di tlwaelegileng: tsw, tshw, tlw Lemoga “ngw” kwa tshimologong ya lefoko jaaka ngw-ana, ngw-edi, ngw-aya, jalojalo. Boeletsa ditumammogo tse di tlwaelegileng (ng) kwa bofelong jwa mafoko jaaka mo-ng, te-ng O ithuta go peleta mafoko a le 10 ka beke a a tserweng mo thutong ya medumopuo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ba dirisa ditumammogo go aga le go kgaoganya mafoko jaaka ntlh-a-tsw-a Boeletsa ditumammogo tse di tlwaelegileng (ng) kwa bofelong jwa mafoko jaaka mo-ng, te-ng O lemoga mafoko a a rumisanang jaaka tuu!, muu!, thuu! O ithuta go peleta mafoko a le 10 ka beke a a tserweng mo thutong ya medumopuo. 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga kamano ya medumo le ditlhaka tse di sa pataganang. Boeletsa ditumammogo tse di tlwaelegileng: ngw, tsw, tshw Lemoga “ngw” kwa tshimologong ya lefoko jaaka ngw-ana, ngw-edi, ngw-aya, jalojalo. O bopa mafoko a ditlhaka tse 4 go ya go 4 a dirisa ditlhaka tse di sa pataganang le ditumammogo tse di rutilweng mo kgweditharong e. O ithuta go peleta mafoko a le 10 ka beke a a tserweng mo thutong ya medumopuo. 	<ul style="list-style-type: none"> O dirisa ditumammogo go bopa le go kgaoganya mafoko O bopa mafoko a ditlhaka tse 4 go ya go 4 a dirisa ditlhaka tse di sa pataganang le ditumammogo tse di rutilweng mo kgweditharong e.

Setlhogo sa CAPS		<p style="text-align: center;">PUISO</p> <p style="text-align: center;"><i>Go botlhkwa gore o buise ntlha ya 7 mo dikaelong mo tsebeng ya ntlha.</i></p>						
Kgweditharo 1 45 days		Beke 1 (3 days)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Reading	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa lentle la buka go dira ponelopele gore buka e ka ga eng • O dirisa ntlha e e ka thusang le ditshwantsho tsa buka go tlhaloganya. • O araba dipotso tse e seng tsa ee kgotsa nnyaa go ya ka temana e e buisitsweng. 	<ul style="list-style-type: none"> • O dirisa ntlha e e ka thusang le ditshwantsho tsa buka go tlhaloganya. • O araba dipotso tse e seng tsa ee kgotsa nnyaa go ya ka temana e e buisitsweng. • O lemoga tatelano ya ditiragalo ya se se buisitsweng. • O ranola tshedimosetso go tswa mo diphousetareng. • Tlhatlhubo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> • O dirisa ntlha e e ka thusang le ditshwantsho tsa buka go tlhaloganya. • O lemoga setlhola le ditlamorago mo kgannyeng. • O buisa ditaello tse di bonolo ka mo phaposing. • O ntsha maikutlo a gagwe ka setlhangwa se a se buisitseng. • Tlhatlhubo ya Iketleetso 	<p>Diragatsa go bontsha togaleano ya menwana e metlhano moo monwana mongwe le mongwe o emelang togaleano e mmuisi a ka e dirisang gore a ka buisa jang lefoko le a sa le itseng le bokao ba lona.</p> <p>Tshedimosetso e e latelang e tserwe ka mo bukeng ya Barutabana: Teaching Reading in the Early Grades (January 2008), Lefapha la Thuto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monwana o mogolo/kgonojwe: Tlogela lefoko mme o buise go fitlha kwa bofelong jwa polelo 2. Monwana wa ntlha: Lebelela setshwantsho le setlhogo 3. Monwana wa bobedi: Lebelela lefoko gore o bone gore a go itsiwe dikarolo tse dingwe tsa lefoko 4. Monwana wa boraro: Dumisa lefoko 5. Monwana wa bone: Kopa thuso go buisa lefoko kgotsa go tlhaloganya bokao jwa lona 			

Setlhogo sa CAPS		PUIISO						
		Puisokopanelo: Nako e e kwa tlase: 1 ura ka beke (3 x 20 metsotso)						
		Nako e e kwa godimo: 1 ura 15 metsotso ka beke (5x 15metsotso)						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Puisokopanelo	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa lentle la buka go dira ponelopele ya gore buka e ka ga eng O araba dipotso tse e seng tsa ee kgotsa nnyaa go ya ka temana e e buisitsweng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa ntlha e e ka thusang le ditshwantsho tsa buka go tlhaloganya. O araba dipotso tse e seng tsa ee kgotsa nnyaa go ya ka temana e e buisitsweng. O lemoga tatelano ya ditiragalo ya se se buisitsweng. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O lemoga setlhola le ditlamorago mo kgannyeng. O tlhalosa dintlhakgolo O araba dipotso tse e seng tsa ee kgotsa nnyaa go ya ka temana e e buisitsweng. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa ntlha e e ka thusang go dira ponelopele ya gore kgang e ka ga eng: lentle la buka, ditshwantsho tsa buka. O lemoga dintlha tse di botlhokwa mo go se se buisitsweng jaaka tatelano ya ditiragalo. O ntsha maikutlo a gagwe ka setlhangwa se a se buisitseng. Tsepama mo <ul style="list-style-type: none"> Kgopolo ya go gatisa Dikarolo tsa setlhangwa Go tlhaloganya go ya ka dikgato. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa ntlha e e ka thusang go dira ponelopele ya gore kgang e ka ga eng: lentle la buka, ditshwantsho tsa buka. O lemoga dintlha tse di botlhokwa mo go se se buisitsweng jaaka tatelano ya ditiragalo. O ntsha maikutlo a gagwe ka setlhangwa se a se buisitseng. Tsepama mo <ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa setlhangwa medumopuo togaleano ya temogo ya lefoko Go tlhaloganya go ya ka dikgato. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa ntlha e e ka thusang go dira ponelopele ya gore kgang e ka ga eng: lentle la buka, ditshwantsho tsa buka. O lemoga dintlha tse di botlhokwa mo go se se buisitsweng jaaka tatelano ya ditiragalo. O ntsha maikutlo a gagwe ka setlhangwa se a se buisitseng. Tsepama mo <ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa tiriso ya puo togaleano ya temogo ya lefoko Go tlhaloganya go ya ka dikgato. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa le barutwana ba bangwe le morutabana Bukakgolo kgotsa setlhangwa se se godisitsweng O dirisa ntlha e e ka thusang go dira ponelopele ya gore kgang e ka ga eng: lentle la buka, ditshwantsho tsa buka. Tsepama mo <ul style="list-style-type: none"> phmedumopuo Go tlhaloganya go ya ka dikgato.

Setlhogo sa CAPS		PUISO Puisokaelo ka Ditlhopho: 2 diura 30 metsotso ka beke (2 x 15 metsotso ka beke (ditlhopho di le 2 ka letsatsi) Puiso ka nosi/ka bobedi: 3x ka beke						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Puisoka elo ka Ditlhopho a	<ul style="list-style-type: none"> O bopa mafoko a go leba le go bua jaaka mafoko a a tlhagelelanag kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O dirisa medumopuo, ntlha e e ka thusang le mafoko a go leba le go bua fa a buisa. O a itlhokomela fa a buisa. O aga mafoko a tlotlofoko Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O dirisa medumopuo, ntlha e e ka thusang le mafoko a go leba le go bua fa a buisa. O dirisa ditshwantsho tse di mo setlhangweng gore a tlhaloganye O aga mafoko a tlotlofoko Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O dirisa ditshwantsho tse di mo setlhangweng gore a tlhaloganye O dirisa mafoko a ago leba le go bua, medumopuo, dikgono tsa go dumisa fa a buisa. O bontsha a tlhaloganya matshwao a puo (dikhutlo, diphegelwana, dipotso le ditsiboso) fa a buisetsa kwa godimo O tswela ka go bopa tlotlofoko go tswa mo lenaneong la puiso e e sa lebelelwang, dibuka tsa puiso le lenaane la mafoko a a tlhagelelang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O dirisa ditshwantsho tse di mo setlhangweng gore a tlhaloganye O dirisa mafoko a ago leba le go bua, medumopuo, dikgono tsa go dumisa fa a buisa. O bontsha a tlhaloganya matshwao a puo (dikhutlo, diphegelwana, dipotso le ditsiboso) fa a buisetsa kwa godimo O tswela ka go bopa tlotlofoko go tswa mo lenaneong la puiso e e sa lebelelwang, dibuka tsa puiso le lenaane la mafoko a a tlhagelelang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo le ka tidimalo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O dirisa ditshwantsho tse di mo setlhangweng gore a tlhaloganye O dirisa mafoko a ago leba le go bua, medumopuo, dikgono tsa go dumisa fa a buisa. O bontsha a tlhaloganya matshwao a puo (dikhutlo, diphegelwana, dipotso le ditsiboso) fa a buisetsa kwa godimo O tswela ka go bopa tlotlofoko go tswa mo lenaneong la puiso e e sa lebelelwang, dibuka tsa puiso le lenaane la mafoko a a tlhagelelang kgafetsa. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo le ka tidimalo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, setlhopho sotlhe se buisa kgang e e tshwanang. O bontsha a tlhaloganya matshwao a puo (dikhutlo, diphegelwana, dipotso le ditsiboso) fa a buisetsa kwa godimo
	Puiso ka nosi	Tlhopho ditlhangwa tse di itsegeng kgotsa dik le mo maemong a puiso ya ka nosi ya ngwana (tse di bonolo go na le tse di dirisiwang ka puisokopanelo mme di na le go feta 95% ya temogo ya mafoko le nepo fa a buisa setlhangwa) <ul style="list-style-type: none"> O buisa ka nosi: buka ya ditshwantsho, dikarata tsa maboko, dibuka tsa dikgang go tswa kwa laeborari kgotsa sekhutlwana sa go buisa sa phaposiborutelo 						

Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;">GO KWALA (<i>Kopanelo, Sedtlhopha, Ka nosit</i>)</p> <p style="text-align: center;">Nako e e kwa tlase: 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso)</p> <p style="text-align: center;">Nako e e kwa godimo: 1 ura ka beke (3 x 20 metsotso)</p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> • O thala setshwantsho go romela molaetsa jaaka maitemogelo a gagwe. • O kwala dikgang tsa gagwe. 	<ul style="list-style-type: none"> • O thala setshwantsho go romela molaetsa jaaka maitemogelo a gagwe. • O kwala dikgang tsa gagwe. • O naya dikakanyo le mafoko a kgang ya phaposi(Go kwala ga kopanelo) • <i>Tlathlho ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • O thala setshwantsho go romela molaetsa jaaka maitemogelo a gagwe. • O itlhamela kgang a dirisa medumo e a ithutileng yona le mafoko a go leba le go bua a a tlwaelegileng. • O ikagela sefala sa mafoko le thanodi a dirisa tlhaka ya lefoko go godisa dikgono tsa go dirisa thanodi. • <i>Tlathlho ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • O naya dikakanyo le mafoko a kgang ya phaposi(Go kwala ga kopanelo) • O kwala bonnye dipolelo di le 3 tsa dikgang tsa gagwe ka medumo e a ithutileng yona le mafoko a go leba le go buisa. • O kwala lenaane a dirisa phegelwana go kgaoganya dilwana jaaka tiro ya letsatsi. • O ikagela sefala sa mafoko le thanodi a dirisa tlhaka ya lefoko go godisa dikgono tsa go dirisa thanodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • O naya dikakanyo le mafoko a kgang ya phaposi(Go kwala ga kopanelo) • O kwala bonnye dipolelo di le 3 tsa dikgang tse a itlhametseng tsona a dirisa ditlhakagolo le dikhutlo. • O kwala dipolelo di le 2 – 4 le go thala ditshwantsho ka setlhogo sa go tsaya karolo mo bukeng ya sekhutlwana sa phaposiborutelo. • O ikagela sefala sa mafoko le thanodi a dirisa tlhaka ya lefoko go godisa dikgono tsa go dirisa thanodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • O naya dikakanyo le mafoko a kgang ya phaposi(Go kwala ga kopanelo) • O kwala bonnye dipolelo di le 3 tsa dikgang tsa gagwe ka medumo e a ithutileng yona le mafoko a go leba le go buisa. • O thala setshwantsho go romela molaetsa jaaka maitemogelo a gagwe. • O ikagela sefala sa mafoko le thanodi a dirisa tlhaka ya lefoko go godisa dikgono tsa go dirisa thanodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • O naya dikakanyo le mafoko a kgang ya phaposi(Go kwala ga kopanelo) • O kwala bonnye dipolelo di le 3 tsa dikgang tsa gagwe ka medumo e a ithutileng yona, mafoko a go leba le go buisa, ditlhakagolo le dikhutlo.

Setlhogo sa CAPS	MOKWALO Nako e e kwa tlase: 45 metsotso ka beke (3 x 15 metsotso) Nako e e kwa godimo: 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso)						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko • <i>Tlathobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko • <i>Tlathobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko • Kopolola le go kwala dipolelo tse di buisegang di le pedi kgotsa go feta ka nepagalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko • Kopolola le go kwala dipolelo tse di buisegang di le pedi kgotsa go feta ka nepagalo • Kwala le go dirisa matshwao a puiso jaaka khutlo, matshwao a dipotso, phegelwana le matshwao a tsiboso) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pene le go baya didiriswa tsa go kwalela (buka/tsebe ya buka) ka nepagalo. • Bopa ditlhakannye le ditlhakakgolo ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kwala mafoko ka sekgala kgotsa diphatlha tse di nepagetseng fa gare ga ditlhaka le mafoko • Kopolola le go kwala dipolelo tse di buisegang di le pedi kgotsa go feta ka nepagalo • Kwala le go dirisa matshwao a puiso jaaka khutlo, matshwao a dipotso, phegelwana le matshwao a tsiboso) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bopa ditlhakannye le ditlhakakgolo ka nepagalo - ntlhatshupo, popo le sekgala fa gare ga mela. • Kopolola le go kwala dipolelo tse di buisegang di le pedi kgotsa go feta ka nepagalo

Ntlha ya botlhokwa ya kitso	Mophato 1 modi wa dikgopolo, kitso le melao ya boitsholo	
Didiriswa (kwantle ga dibuka tsa thuto) go nonotsha go ithuta	<ul style="list-style-type: none"> • Motseletsele wa Puiso • Dipapetlana tsa mafoko • Dibukatiro tsa DBE • Dibukakgolo • Ditshwantsho • Diphousetara 	
Tlhatlhobo ya go ithuta	TLHATLHOBO YA IKETLEETSO	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa dithuto tsa letsatsi tsa dipuo. • Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo le ka go dira.
SBA	KGWEDITHARO 1 TLHATLHOBO	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa thuto tsa letsatsi tsa dipuo. • Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo ka go dira le go kwala. • Tlhatlhobo e ka diragala fa fela dikgopolo di rutilwe mme barutwana ba nnile le nako e e lekaneng ya go ikatisa. • Ditlhatlhobo tsa ditirwana tsa molomo di tshwanetse go golagana le dikgono tsa botshelo le Dipalo fa go kgonega. • Tlhatlhobo ke thulaganyo e e tswelolang ya go kgobokanya, go rekota, go ranola, go dirisa le go dira pegelo ya tshedimosetso ka tswelolepele le phitlhelelo ya ngwana ya kitso e e golang, dikgono le boikutlo. • Go botlhokwa go ela tlhoko gore tiro ya tlhatlhobo nngwe le nngwe e seka ya lebelelwa jaaka tiragalo e le nngwe kgotsa teko, mme e ikobele melawana ya tlhatlhobo e e tswelolang ka dinako tsotlhe. <p>GO FREETSA LE GO BUA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O anela kgang e e nang le tshimologo, bogare le bokhutlo. <p>MEDUMOPUO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka molomo le go kwala: Dira mafoko ka ditumanosi (Nako e e tsepameng ya go buisa: Nako ya medumopuo e e tsepameng) Puiso: • Ka Molomo: Puisokaelo ka ditlhopho, o dirisa mafoko a go leba le go bua, dikgono tsa go dumisa (go kgaoganya ka dinoko, go neela bokao, puiso ka thelelo kwa godimo) go buisa setlhangwa ka nosi (Nako e e tsepameng ya go buisa) • Dikgono tsa go tlhaloganya (Nako e e tsepameng ya go buisa) • Dipotso tse di tlhamaletseng • Ponelopele • Thulaganyo: go baya ditiragalo ka tatelano ya tsona • Diphopholetso tsa kitso: Eng, Goreng, Jang <p>GO KWALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abelana ka dikakanyo le mafoko go thusa ka kgang ya barutwana botlhe (Go kwala ga kopanelo) (Nako e e tsepameng ya go buisa) • O kwala bonnye dipolelo di le 3 ka dikgang tsa gagwe a dirisa medumo e a ithutileng yona, mafoko a go leba le go bua, ditlhakakgolo le dikhutlo.

		<p>MOKWALO:</p>
--	--	------------------------

- Kopolola le go kwala dipolelo tse dikhutshwane a tlhokometse go siamisa popego ya tlhaka.